

Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa

BH-Gas d.o.o. Sarajevo

Sarajevo, 24.09.2018.godine

Predmet: Izmjena tenderske dokumentacije

Ugovorni organ je dana 18.09.2018.godine na svojoj web stranici objavio poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga vještačenja za potrebe arbitražnog spora na gasovodu Zenica-Travnik, putem Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama.

Obzirom da u pozivu za dostavljanje ponuda (Aneks 8 – Projektni zadatak) ima tehničkih grešaka, Komisija ugovornog organa je u skladu sa članom 53. stav (6) Zakona o javnim nabavkama izvršila izmjene tenderske dokumentacije u Aneksu 8 - Projektni zadatak na stranici 31. pod tačkom **1. Vještak za mašinske radove** fusnota dva mijenja i glasi: „**Ovlašteni vještak ili ovlašteni nadzorni inženjer ili inženjer za izvođenje građevinskih radova iz oblasti izvođenja mašinskih radova na izgradnji transportnih gasovoda i pripadajućih objekata na gasovodu**“, dok se na stranici 32. pod tačkom **4. Vještak za katodnu zaštitu, elektroinstalacije i instrumentaciju** fusnota dva mijenja i glasi: „**Ovlašteni vještak ili ovlašteni nadzorni inženjer ili inženjer za izvođenje građevinskih radova iz oblasti katodne zaštite, elektroinstalacija i instrumentacija**“.

Komisija ugovornog organa je također izvršila izmjene Nacrta Ugovora (Aneks 7), na način da se član 7. Nacrta Ugovora mijenja i glasi:

„U cilju realizacije ugovornih obaveza Pružalac usluga može zaključivati podugovore sa drugim licima, ali nije ovlašten da iste zaključuje bez predhodnog pismenog odobrenja kupca. Pružalac usluga snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora“.

Prilozi: Izmijenjeni NACRT UGOVORA - Aneks 7, te izmijenjeni Projektni zadatak – Aneks 8., koje će ponuđači koristiti za izradu svojih ponuda.

Dostaviti:

- ponuđačima,
- www.bh-gas.ba,
- sektor za ekonomsko-finansijske poslove.

Komisija:

Adem Ćimić, predsjednik

Mirza Rizvan, član

Belma Filipović, zamjenski član

NACRT UGOVORA

**Za nabavku usluga vještačenja za potrebe arbitražnog spora na gasovodu Zenica-Travnik za
Privredno društvo za proizvodnju i transport BH-Gas d.o.o.**

zaključen između

Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa

BH-Gas d.o.o.

Sarajevo

Obala Kulina bana 8/III

kao Naručioc

i

“

_____”

kao Ugovarač

NACRT UGOVORA

o pružanju usluga vještačenja za potrebe arbitražnog spora na gasovodu Zenica-Travnik

UGOVORNE STRANE:

1. Priredno društvo za proizvodnju i transport gasa „BH-Gas“ d.o.o., Obala Kulina bana 8/III, Sarajevo, koje zastupa, direktor Jasmin Salkić i v.d. Izvršni direktor Rijad Mutapčić, (u daljem tekstu: „Naručilac“)
2. _____, ul. _____ (navesti naziv i adresu dobavljača), koje zastupa direktor _____ (navesti ovlašteno lice) (u daljem tekstu: „Pružalac“),

Član 1.

Ovim Ugovorom ugovorne strane regulišu međusobne odnose pri pružanju usluga vještačenja od strane Pružaoca usluga, a sve u skladu sa Specifikacijom i projektnim zadatkom.

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da Pružalac usluga Naručiocu pruži slijedeće usluge: Vještačenje (građevinsko, mašinsko, finansijsko itd. u skladu sa potrebama koje slijede zadatak) izvedenih radova na gasovodu na osnovu relevantne dokumentacije, a prije svega, Ugovoru br. 38870/02 zaključenom između Ugovornog organa i Konzorcija Monter Strojarske Montaže d.d. Zagreb i GP Put d.d. Sarajevo, sa svim svojim sastavnim dijelovima, projektnom dokumentacijom, kao i drugom dokumentacijom u posjedu Ugovornog organa, izlaskom na teren, analizom svih izvedenih nadzemnih i podzemnih radova. Vještačenje obuhvata izradu prvog izvještaja, analizu pisanog izvještaja nalaza vještaka koje je angažovala suprotna strana u arbitražnom postupku, izradu pisanog izjašnjenja na nalaz i druga očitovanja vještaka suprotne strane, prisustvo na raspravi i davanje izjave na raspravi, kao i asistencija advokatskom timu u svim fazama postupka u vezi sa vještačenjem.

Pružalac usluga će kao osnovni zadatak izraditi izvještaj (prvi izvještaj) koji će sadržavati, između ostalog i slijedeće:

- izvještaj o analizi ugovorne dokumentacije, te provjere usklađenosti radova sa ugovornom dokumentacijom i propisima, u smislu ispunjenosti uslova za dobijanje upotrebne dozvole,
- izvještaj o provedbi kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja usklađenosti odnosno dokazivanja kvalitete određenih dijelova građevine,
- izjašnjenje o manjkavostima odnosno nepravilnostima nastalim tokom građenja kao i o nedostacima građenja i njihovom otklanjanju te o njihovom utjecaju na upotrebljivost građevine,
- izvještaj o izmjenama tokom izvođenja radova u odnosu na glavni projekt,
- izjašnjenje o eventualno neizvedenim radovima koji su predviđeni glavnim projektom, a koji imaju utjecaja na upotrebljivost građevine,
- izjašnjenje o eventualno neizvedenim radovima koji su predviđeni glavnim projektom, a koji nemaju utjecaja na upotrebljivost građevine,
- visine svih troškova potrebnih za završetak radova, otklanjanje nedostataka i dovođenje gasovoda u stanje predviđeno projektnom dokumentacijom (stanje upotrebljivosti),
- utvrđenje iznosa dodatnih troškova održavanja gasovoda uzrokovano nedostacima, loše izvedenim radovima, izmjenama projektnog rješenja i slično,
- utvrđenje iznosa izgubljene dobiti investitora,
- kao i drugih okolnosti u vezi sa predmetom vještačenja.

Član 3.

Pružalac usluga je obavezan da izvrši osnovni zadatak (priprema prvog izvještaja) u očekivanom roku od jednog (1) mjeseca nakon potpisivanja ugovora, te da u dogovoru sa advokatskim timom ugovornog organa učestvuje u saslušanju u vezi sa sačinjenim vještačenjem pred arbitražnim vijećem.

Član 4.

Svaka radnja koja mora biti obavljena ili za čije obavljanje postoji odobrenje i svaki dokument čiji sadržaj treba realizirati ili postoji odobrenje za realizaciju prema ovom Ugovoru od strane Ugovornog organa ili Pružaoca usluga može biti preduzeta ili obavljena od strane ovlaštenih predstavnika:

u ime Ugovornog organa:

u ime Pružaoca usluge:

Član 5.

Pružalac usluge se obavezuje da će usluge navedene u članu 1. i 2. ovog Ugovora, preduzimati sa posebnom pažnjom i potrebnim znanjem, savjesno i odgovorno, poštujući pravila svoje profesije, pažljivom analizom postojeće i prikupljene dokumentacije, blagovremeno i u skladu sa konsultacijama i dogovorima poštujući zadate rokove u postupku arbitraže, redovnim Izvještavanjem o statusu radova.

Član 6.

UGOVORNA CIJENA

Cijena usluga je:

.....KM

PDV 17%KM

.....KM

slovima: KM

Ugovorni organ se obavezuje da će za predmetne usluge iz člana 1. ovog Ugovora izvršiti plaćanje ugovorene cijene na račun Izvršioca usluga u valuti KM.

Plaćanje će se vršiti sukcesivno, po okončanju pojedinih faza ugovorenih usluga, nakon isteka roka od 30 dana od dana dostavljanja poreski ispravne fakture za izvršene usluge.

Uz fakturu mora biti obavezno dostavljen izvještaj o radu, utrošku vremena te opis pruženih usluga.

Troškovi koji nastanu povodom plaćanja taksi na podneske ne ulaze u ukupnu cijenu usluga, te će ih Naručilac naknaditi Izvršiocu po osnovu priloženog računa kojim se nastali trošak dokumentuje.

Ukoliko u slučaju pozitivnog ili djelimično pozitivnog ishoda postupka arbitražni sud dosudi da druga strana (u ovom slučaju izvođač radova) mora platiti sve ili dio troškova angažovanja Izvršioca usluga, odnosno troškove vještačenja i druge troškove, u tom slučaju izvršilac usluga će uplatiti iste u korist bankovnog računa Naručioca.

Član 7.

U cilju realizacije ugovornih obaveza Pružalac usluga može zaključivati podugovore sa drugim licima, ali nije ovlašten da iste zaključuje bez predhodnog pismenog odobrenja kupca.

Pružalac usluga snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

Član 8.

Pružalac usluga i Ugovorni organ, odnosno bilo ko od njihovog osoblja, se obavezuje na zaštitu tajnosti podataka koji su im dostupni u vršenju usluga po ovom ugovoru, ili su vezani za usluge, operacije ili poslove Ugovornog organa. Obaveza zaštite tajnosti podataka primjenjuje se i nakon ispunjenja ugovornih obaveza i trajne su prirode.

Ugovorne strane su saglasne da neće otkrivati povjerljive podatke bilo kojoj trećoj strani (podaci koji su povjerljivi po svojoj prirodi ili su identifikovani kao povjerljivi) uključujući, bez ograničenja, povjerljive podatke iz svakog dokumenta koji se odnose na predmet nabavke i postupak, koji je primljen od ili u vezi sa svakom drugom stranom ili poslom svake druge strane. Obaveze se primjenjuju na svaku ugovornu stranu i njihove zaposlenike, posrednike, predstavnike, opunomoćnike i sve druge strane koje mogu primiti ili imati pristup povjerljivim podacima. Svaka strana će te osobe informisati o obavezi zabrane otkrivanja povjerljivih podataka.

Član 9.

Ugovorni organ se obavezuje da će Pružaocu usluga staviti na raspolaganje svu neophodnu dokumentaciju i pružiti mu svu drugu neophodnu pomoć u izvršenju preuzetih obaveza.

Član 10.

Ugovorne strane su saglasne da Pružalac neće zapošljavati, odnosno angažovati fizička i pravna lica, koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažovala komisija za nabavke, po osnovu čega je sačinjen ovaj ugovor, ili bili angažovani od Komisije za nabavke prilikom dodjele ugovora.

Ograničenja u smislu iz stava 1. ovog člana, traju 6 (šest) mjeseci od dana zaključivanja ugovora.

Član 11.

Ugovorne strane mogu raskinuti Ugovor u sljedećim slučajevima:

- ako Pružalac ne izvršava svoje ugovorne obaveze, a do neizvršavanja nije došlo usljed više sile i ne postoji saglasnost Naručioca za odlaganje izvršenja bilo koje ugovorne obaveze od strane Izvršioca;
- ako Naručilac ne izvršava svoje ugovorne obaveze prema Pružaocu;
- u svim drugim slučajevima kršenja ovog Ugovora.

Član 12.

U slučaju raskida Ugovora, ugovorne strane su dužne da se pismenim putem dogovore o izvršenju ugovornih obaveza do momenta raskida Ugovora.

U slučaju raskida od strane Pružaoca, otkazni rok je 60 (šezdeset) dana od dana podnošenja obavijesti o raskidu ugovora.

U otkaznom roku, Pružalac je dužan pružiti pomoć Naručiocu, te podnijeti detaljan pisani izvještaj o preduzetim i radnjama koje slijede u postupku.

Član 13

Osim u slučajevima koje dogovore ugovorne strane u ovom ugovoru, svi dopisi, zahtjevi ili ostala komunikacija sa drugom ugovornom stranom će biti realizirana u pisanoj formi te će biti uručena (i) lično na odgovarajuću adresu koja je naznačena (ili na takvu drugu adresu ugovorne strane koja je prethodno naznačena u pisanoj formi drugoj ugovornoj strani), (ii) 24-satnom dostavnom službom (uz potvrdu) na odgovarajuću adresu koja je naznačena (ili drugu adresu ugovorne strane koja će biti prethodno naznačena u pisanoj formi drugoj strani) ili (iii) faxom (uz potvrdu) na odgovarajući broj faxes koji je naznačen (ili na drugi broj faxes ugovorne strane koji će biti prethodno naznačen u pisanoj formi drugoj strani) uz naknadnu kopiju dostavne 24-satne službe naredni radni dan, pod uslovom da će se obavještenja i priopćenja koja sadrže obavijest o neispunjavanju ili prekidanju smatrati uredno dostavljenim samo ako su dostavljeni putem notarijata, telegrama ili preporučenom poštom, poštom uz dostavnicu, te će se smatrati da su dostavljeni na dan uredne predaje pošiljke.

Ugovorne strane će odrediti u pisanoj formi osobe zadužene za međusobnu komunikaciju, kao i za tačne podatke adrese, e-mail-a, telefona i faxa putem kojih će se vršiti ista.

Član 14.

Za tumačenje i primjenu ovog ugovora primjenjuju se propisi Bosne i Hercegovine.

Neizvršivost ili nevaženje bilo kojeg člana, stava, alineje ili odredbe ovog ugovora neće uticati na izvršivost ili važenje ostatka ovog ugovora.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom, primjenjuju se relevantne odredbe pravnog sistema Bosne i Hercegovine.

Član 15.

U slučaju spora u vezi sa ovim Ugovorom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu. Ovo mjesto ima isključivu mjesnu nadležnost.

Član 16.

Sastavni dio ovog ugovora čine:

Dodatak A: Obrazac za ponudu,

Dodatak B: Obrazac za cijenu ponude,

Dodatak C: Opis usluga.

Jezik ugovora je jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini (bosanski/srpski/hrvatski jezik).

Član 17.

Izmjene i dopune ovog Ugovora mogu se vršiti samo pismenim putem. Biće punovažne i obavezujuće ugovorne strane samo one izmjene i dopune koje su sačinili sporazumno u pismenoj formi.

Član 18.

Ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjerka, od kojih Ugovorni organ zadržava 4 (četiri), a Pružalac usluge 2(dva) primjerka.

Ovaj ugovor se smatra zaključenim kada ga potpišu obje ugovorne strane.

Za i u ime Pružaoca usluge:

.....

Za i u ime Naručioca:

.....

Jasmin Salkić, direktor

.....

Rijad Mutapčić, v.d. izvršni direktor

Broj:.....

Broj:.....

Datum:

Datum:

Uvod

Realizacija projekta Gasifikacija Srednjobosanskog kantona 38770 finansirana je kroz kreditni aranžman sa Evropskom Bankom za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 17 miliona EUR u korist kompanije BH-Gas, potpisanom u januaru 2010. godine. Projekat je pokrenut s ciljem gasifikacije četiri općine Srednjobosanskog kantona: Busovača, Vitez, Novi Travnik i Travnik.

Projekat Gasifikacija Srednjobosanskog kantona uključuje izgradnju 36,2 km gasovoda visokog pritiska na trasi Zenica – Travnik prečnika DN 400 (16 inch) maksimalnog pritiska 50 bar, i dva odvojka za Busovaču i Novi Travnik ukupne dužine 6,835 km prečnika DN 200 (8 inch) i maksimalnog pritiska 50 bar.

Pored izgradnje gasovoda projekat podrazumijeva izgradnju pripadajućih objekata na trasi kako slijedi:

- Otpremno – prijemna čistačka stanica i mjerna stanica Perin Han
- Blok stanica Sajtovići
- Blok stanica i mjerno-regulaciona stanica Vitez
- Blok stanica Novi Travnik
- Otpremno – prijemna čistačka stanica i mjerno-regulaciona stanica Travnik
te dvije mjerno – regulacione stanice na odvojcima za Busovaču i Novi Travnik.

Gasovod i objekti predstavljaju cjelovit tehnički sistem, gasovod je građen od čeličnih cijevi po API 5L Standardu (PE/PP fabrički predizolovane), cijelom dužinom je katodno šticećen, a za potrebe daljinskog nadzora i upravljanja na svim objektima na gasovodu projektovane su upravljačke jedinice. Mjerno-regulacione stanice i upravljačke jedinice su smještene u objektima kontejnerskog tipa.

Shodno Ugovoru, radovi na izgradnji su trebali biti izvedeni prema revidovanom Glavnom izvedbenom projektu za koji je ishodovano odobrenje za građenje od strane nadležnog Federalnog Ministarstva prostornog uređenja i koji uključuje faze: mašinsku, građevinsku, elektro, nadzor i upravljanje, geološku, katodnu zaštitu, geodetsku, zaštitu na radu i zaštitu od požara.

Budući da je projekat finansiran iz kredita EBRD Banke, radovi na izgradnji su u svim aspektima morali udovoljiti i zahtjevima koji proizilaze iz lokalnog zakonodavstva iz oblasti zaštite okoline, te također i zahtjevima koji proizilaze iz EBRD Okolinskih politika.

Ugovorni organ je zaključio Ugovor o izgradnji gasovoda Zenica – Travnik sa izvođačem radova. Ugovor je baziran na FIDIC uvjetima ugovora o građenju. S obzirom na nastali spor između ugovornih strana pokrenut je arbitražni postupak. Zadatak je pružaoca usluge da u saradnji sa Ugovornim organom i advokatskim timom koji zastupa ugovorni organ sačini vještačenje kao i da učestvuje u prezentaciji i odbrani vještačenja u toku arbitražnog postupka.

Arbitražni postupak se vodi po Ugovoru čija je nominalna vrijednost cca. 11,9 miliona EUR, a vrijednost zahtjeva u arbitražnom postupku u kumulativnom iznosu je cca. 15,8 miliona KM.

Opis usluga - osnovni zadatak

Vještačenje (građevinsko, mašinsko, finansijsko itd. u skladu sa potrebama koje slijede zadatka) izvedenih radova na gasovodu na osnovu relevantne dokumentacije, a prije svega, Ugovorima sa

izvođačem radova i nadzorom, sa svim svojim sastavnim dijelovima, projektnom dokumentacijom, kao i drugom dokumentacijom u posjedu Ugovornog organa, izlaskom na teren, analizom svih izvedenih nadzemnih i podzemnih radova. Vještačenje obuhvata izradu prvog izvještaja, analizu pisanog izvještaja nalaza vještaka koje je angažovala suprotna strana u arbitražnom postupku, izradu pisanog izjašnjenja na nalaz i druga očitovanja vještaka suprotne strane, prisustvo na raspravi i davanje izjave na raspravi, kao i asistencija advokatskom timu u svim fazama postupka u vezi sa vještačenjem.

Prema Procesnom rješenju Arbitražnog vijeća broj 01-6-36-52/17 od 18.01.2017. godine za vještaka može biti određena domaća ili strana fizička ili pravna osoba koja raspolaže stručnim znanjem nužnim za utvrđenje ili razjašnjenje određene činjenice, a kojim Vijeće ne raspolaže. Vijeće može nakon što je saslušalo vještaka da odredi dodatno vještačenje i u tu svrhu imenovati vještaka.

Pružalac usluga će kao osnovni zadatak izraditi izvještaj (prvi izvještaj) koji će sadržavati, između ostalog, i slijedeće:

- izvještaj o analizi ugovorne dokumentacije, te provjere usklađenosti radova sa ugovornom dokumentacijom i propisima, u smislu ispunjenosti uslova za dobijanje upotrebne dozvole,
- izvještaj o provedbi kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja usklađenosti odnosno dokazivanja kvalitete određenih dijelova građevine,
- izjašnjenje o manjkavostima odnosno nepravilnostima nastalim tokom građenja kao i o nedostacima građenja i njihovom otklanjanju te o njihovom utjecaju na upotrebljivost građevine,
- izvještaj o izmjenama tokom izvođenja radova u odnosu na glavni projekt,
- izjašnjenje o eventualno neizvedenim radovima koji su predviđeni glavnim projektom, a koji imaju utjecaja na upotrebljivost građevine,
- izjašnjenje o eventualno neizvedenim radovima koji su predviđeni glavnim projektom, a koji nemaju utjecaja na upotrebljivost građevine,
- visine svih troškova potrebnih za završetak radova, otklanjanje nedostataka i dovođenje gasovoda u stanje predviđeno projektnom dokumentacijom (stanje upotrebljivosti),
- utvrđenje iznosa dodatnih troškova održavanja gasovoda uzrokovano nedostacima, loše izvedenim radovima, izmjenama projektnog rješenja i slično,
- utvrđenje iznosa izgubljene dobiti investitora,
- kao i drugih okolnosti u vezi sa predmetom vještačenja.

Očekivani rok završetka osnovnog dijela zadatka (priprema prvog izvještaja) je 1 mjesec.

Pružalac usluga će biti obavezan da u dogovoru sa advokatskim timom ugovornog organa učestvuje u saslušanju u vezi sa sačinjenim vještačenjem pred arbitražnim vijećem.

Zahtjevi za kvalifikacije ekspertskega tima

Ekspertskega tim mora imati minimalno slijedeće članove:

2. KVALIFIKACIJE EKSPERTSKOG TIMA:

R.br.	Pozicija	Opšte i posebne kvalifikacije
1.	Vještak za mašinske radove	- Minimalno univerzitetska diploma mašinskog fakulteta, VSS; - Ovlašteni vještak ili ovlašteni nadzorni inženjer ili inženjer za izvođenje građevinskih radova iz oblasti izvođenja mašinskih

-
- | | |
|--|---|
| | <p>radova na izgradnji transportnih gasovoda i pripadajućih objekata na gasovodu;</p> <ul style="list-style-type: none">- Minimalno 15 godina iskustva u struci vezano za transportne gasovode (gasovode visokog pritiska);- Iskustvo u vještačenju izvedenih radova na gasovodima visokog pritiska i/ili iskustvo kao nadzorni inženjer na izvođenju radova na izgradnji gasovoda visokog pritiska;- Iskustvo u održavanju transportnih gasovoda. |
| <p>2. Vještak za građevinske radove</p> | <ul style="list-style-type: none">- Minimalno univerzitetska diploma građevinskog fakulteta, VSS;- Ovlašteni vještak ili ovlašteni nadzorni inženjer ili inženjer za izvođenje građevinskih radova;- Minimalno 15 godina iskustva u struci vezano za izgradnju linijske infrastrukture;- Iskustvo u vještačenju na projektima izvedenih radova linijske infrastrukture i/ili iskustvo kao nadzorni inženjer na izvođenju radova na izgradnji linijske infrastrukture;- Iskustvo u vještačenju i/ili vođenju ugovora baziranih na FIDICu (crvena knjiga i/ili žuta knjiga i/ili harmonizirana izdanja crvene ili žute knjige) u najmanje dva okončana projekta;- Poznavanje geologije, geodezije, odvodnje površinskih voda;- Iskustvo u održavanju linijske infrastrukture. |
| <p>3. Vještak za odštetne zahtjeve</p> | <ul style="list-style-type: none">- Minimalno univerzitetska diploma ekonomskog fakulteta, VSS;- Ovlašteni vještak;- Minimalno 15 godina iskustva u struci vezano za finansijsko vještačenje;- Iskustvo u vještačenju šteta i izgubljene dobiti. |
| <p>4. Vještak za katodnu zaštitu, elektroinstalacije i instrumentaciju</p> | <ul style="list-style-type: none">- Minimalno univerzitetska diploma elektrotehničkog fakulteta, VSS;- Ovlašteni vještak ili ovlašteni nadzorni inženjer ili inženjer za izvođenje građevinskih radova iz oblasti katodne zaštite, elektroinstalacija i instrumentacija;- Minimalno 15 godina iskustva u struci vezano za transportne gasovode (gasovode visokog pritiska);- Iskustvo u vještačenju/na projektima izvedenih radova na gasovodima i/ili iskustvo kao nadzorni inženjer na izvođenju radova na izgradnji transportnih gasovoda (gasovoda visokog pritiska);- Iskustvo u održavanju transportnih gasovoda. |
-

Ekspertski tim po potrebi može uključivati i lokalne ovlaštene sudske vještake po pojedinoj struci za pripremu izvještaja i drugih dokumenata za potrebe lokalnog zakonodavstva. Troškovi ovih eventualno dodatnih eksperata trebaju biti uključeni u ukupnu cijenu usluge ekspertskog tima. U ukupnu cijenu usluga ekspertskog tima trebaju biti uključeni svi troškovi neophodni za izvršenje usluge uključujući, između ostalog, i troškove radova uzimanja uzoraka i slično.